Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston
Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана
На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

FEVRAL 18
çuməa
soli 1938
№ 41 (2068)

BA TARBIJA DODANI NASLI ÇAVONI SOVETI DIQAT MONDA ŞAVAD

Xalqhoji vatani sotsialistiji mo az ʙoloji farzandhoji xud, ki onho vatani xudro dūst doşta, dar ʙunjodijati sotsialisti faəolona qism girifta, qoʙilijati ʙa hama kor əişqi zūr mondan dorand, takaʙuri karda metavonand. Vazifaji maktaʙhoji mo onast, ki in sifati naqzi ʙacahoro taraqi dihand, az talaʙaho ʙunjodkorhoji sotsializm tarʙija doda rasonand.

Baroʙari hamin muəalim voçiʙast, ki kori ʙacahoro dojimo ʙa hisoʙ girifta, ʙa talaʙahoji əoqiʙ memondagi, ʙa sar vaqtaş madad rasonad, intizomi qatəiro xudaş ʙa ço ʙijorad va xudi haminro az ʙacaho talaʙ kunad.

Muəalimhoji ʙehtarini soveti ʙo taçriʙaji ʙoloji xud isʙot kardagijand, ki içro kardani mahz hamin şartho asosi muvafaqijat meʙoşad.

Elementhoji duşman, ki ʙa maktaʙho sar darovarda ʙudand, usuli marksistiju leniniji taəlim dodanro vajron mekardand va dar darsho nazarhoji antisovetiro çori mekardand. Onho hamaji quvathoro ʙaroji in sarf mekardand, ki tarʙijaji kommunistiji ʙacahoro futur ravonand va dar onho mafkuraji antisovetiro çori kunand. Voqiəahoje kam nestand, ki dar zeri taəsiri in kori duşmani ʙaəze maktaʙxonho vajron şuda, ʙa davraji çinojatciho va xuliganho qaltidagijand. Cūnonci talaʙaji maktaʙi jahudigiji №81-umi şahri Toşkand Rahmin Jishoqūv az ʙoloji xuligani kardan haʙs karda şudagijast. Jo in ki ʙaəze talaʙaho didaju donista ʙa kori muəalimho lat medihand.

In faktho dar in xusus ham gap mezanand, ki korhoji az maktaʙ ʙeruni omaviju tarʙijavi ʙa daraçaji darkori guzaronda nameşavand. Bisjor muəalimho ʙa in kor maşquli namekunand. Dar ʙeştarini maktaʙho korhoji kruzoki mavçud nestand. Kruzokhoji radiotexnika, havaskorhoji aviomodel nestand, ʙozihoji əaqlona nestand, ʙa normahoji znacokhoji GTO, PVXO va digaraş imtihon dodan taşkil doda şudagi nest. Amo hamaji haminro ʙo muvafaqijat taşkil dodan mumkinast.

Agar hamin kruzokho dar maktaʙho taşkil doda şudagi ʙoşand, talaʙahoro az taəsiri zararnoki kūca, xuliganho va az harxel iqvogarhoji kontrrevoljutsioniji dar maqsadhoji zişti xud harakati çavonhoro vajron kardan doştagi, dur kardan mumkinast.

Bisjor muəalimho hisoʙ mekunand, ki dar talaʙaho hisijoti intizomi fohimonaro tarʙija dodan—kori onho nest. Kori onho faqat taəlim dodan şuda, amo tarʙija dodan kori taşkilothoji çaməijati ʙudast. In fikri xatarnok ʙa muəalimi soveti munosiʙ nest!

Dar maktaʙho korkunhoji taqdiri talaʙahoro ʙa osoni hal mekardagi kam nestand, ki onho intizomro ʙo rohi administrativi çori kardan mumkinast—gufta fikr mekunand. Masalan fakti ʙa ʙaca nazari çinojati kardanoro megirem. Mudiri əilmiji maktaʙi 21-umi Samarqand Rasulūv, ki ū peş xalfaji madrasa ʙudast, ʙacahoro dojimo mezadast. Ū jak talaʙaro ʙaroji ʙa munosiʙati əidi jakumi maj kostjumi navi xudro giriftan ʙa peşi padaru modaraş ʙa qişloq raftan, to ʙe huş şuda qaltidan zadast.

Ravşanast, ki intūr odam muəalimi soveti şuda nametavonad.

Bisjor muəalimho ʙa rohi oson meravand. Onho ʙacahoro tarʙija namedihand, ʙalke ʙa qadri kifoja intizom nadoştagiro az maktaʙ tūpatūqri rad mekunand. Ba tariqi omavi rad kardan metodi kori tarʙijavi nest. Rad kardan xelo osonast, amo tarʙija dodan, alʙata, qintarast. Inro faqat ʙolşevikhoji partijnij va nopartijnij əahda karda metavonand. Faqat hamon kase, ki dar xususi ʙa ruhi ʙolşeviki tarʙija dodani ʙacaho fikr namekunad, hamū ʙacahoro nasançida, dasta-dasta az maktaʙ rad mekunad. Ba tarʙijaji ʙacaho haminxel nazar kardan, ʙisjor vaqtho dar ʙajni onho ʙe intizomi, xuliganiro ʙa vuçud meʙijorad va onhoro ʙa elementhoji çinojati tela medihad. Ana hamaji in talaʙaro maçʙur mekunad, ki az darsho dojimo ʙahoji ʙad girad.

Gūştin ʙa muqoʙili darshazmnakuniji talaʙaho—hozir vazifaji muhimtarini hamaji muəalimhoji soveti va organhoji maəorifi xalqi meʙoşad. Darshazmnakuniro ʙartaraf nakarda, ʙa peş raftan mumkin nest!

Baroji ʙa muqoʙili darshazmnakuni ʙo muvafaqijat gūştin giriftan, kori sijosiju tarʙijaviro dar maktaʙ qatəijan ʙehtar kardan darkorast.

V. I. Lenin cunin guftagijast:

«... Maktaʙi mo ʙojad ʙa çavonho asoshoji əilmro dihad, qoʙilijate dihad, ki nazarhoji kommunistiro xudaşon ʙunjod kunand, ʙojad az onho odamhoji əilmnok tajor kunad. On ʙojad dar hamin mudat, hanuze odamho dar on taəlim megirand, az onho qismgirandahoji gūştini ʙaroji az eksploatatorho ozod kardan tajor kunad».

Sajlovhoji Soveti Əoli nişon dodand, ki ʙacahoji mo ʙa zindagoniji sijosiji mamlakat ʙo cixel interesi zindatarin nazar mekunand. Maçlishoji serşumor, voxūrdihoji şodiovari ʙo odamhoji nomdori vatani mo guzaronda şudagi dar ʙacaho hisijoti patriotiro mustahkam kardand, ūro ʙa zindagoniji sijosi hamroh kardand. Bacaje ki dar ū dili otaşini patrioti majda zada istodast, dojim naqz taəlim megirad, cunki ʙaroji vatan darkor ʙudani inro medonad.

Hamaji çaməijati soveti ʙojad ʙa jordami muəalim ʙijojad va ʙo hamrohi ū kori sijosiju tarʙijagiji maktaʙro ʙehtar kunad. Dar navʙati aval muəalim huquq dorad, ki ʙa jordami taşkilothoji komsomoli va padaru modarhoji talaʙaho umed ʙandad. Lekin tūpa-tūqri guftan darkorast, ki taşkilothoji komsomoliji ʙaəze maktaʙho (maktaʙhoji Kataqūrqon, Şahrisaʙz, Namangon) ʙaroji maktaʙ hanuz xelo kam kor kardagijand. Otrjadhoji pioneriji maktaʙho ʙisjor vaqtho ʙe harakati mekunand. Goho hamaji əamalijoti otrjadi pioneri az ʙoloji nazorat naʙudan, xud az xud ʙarham mexurad. Otrjadhoji pioneriji ʙeştarini maktaʙho az vozatij mukamal taəmin şudagi nestand.

Partijaji Lenin—Stalin va hukumati soveti ʙaroji mihnati əizatgini muəalim, guzaronandaji madanijati sotsialisti, tarʙijadihandaji nasli çavoni mamlakati sotsializmro saʙuk kardan, hamaji corahoro dida istodin. Muəalimhoji soveti ʙa qamxūrihoji Komiteti Markaziji Stalini va hukumati şoveti dar ʙoʙati maktaʙ karda istodagi, ʙojad ʙo dar ʙunjodijati madanijati sotsialisti va dar zamini fajzovari maəorifi xalqi ʙedareq kor kardan çavoʙ dihand. Onho ʙojad ʙovariji partijaji ʙolşeviki va hukumati soveti dar ʙoʙati tarʙija dodani ʙacaho kardagiro ʙo sarʙalandi içro kunand.

Taşkilothoji komsomoliji maktaʙho voçiʙand, ki ʙaroji tarʙija dodani ʙacahoro ʙehtar kardan corahoji darkori ʙinand.

◆

DAR MINUTAJI OXIRIN

Ljūtcikho rafiqho Cerevicnij va Vlasūv dar jaxzori Papanin

15-umi fevral dar soəati 3 rūz az jaxzori ʙaroji «Murman» cun aerodrom xizmat karda istodagi, ʙo aeroplani «III-2» ljūtcik Cerevicnij ʙo pilot Karaʙanūv parvoz kard. Bo hamrohi onho ʙa 10 rūz jeraşa zapasi xūrokvori va lampaji garm mekardagi ʙud. Az ʙoloji ʙoridani ʙarf va havo xira ʙudan Cerevicnij ʙoz gaşta naomad. Dar xudi hamun vaqt az ʙorti «Tajmir» ʙo aeroplani «U-2» ljūtcik Vlasūv parvoz kard, ki ū du soəat parvoz karda, az ʙoloji ʙoridani ʙarf jagon cizro nadida, ʙoz gaşta omada, ʙa jaxzori nazdi «Murman» furomad.

16-umi fevral ljūtcik Cerevicnij ʙa ʙorti «Murman» ʙoz gaşta omada va ʙoz ʙo aeroplani «III-2» rū ʙa çoniʙi lager (dar soəati 5 va 15 minutaji şom) parvoz kard. Dar soəati 6 va 35 minutaji şom Cerevicnij ʙa lageri Papanin furomad. Dar xudi hamin vaqt ljūtcik Vlasūv ham ʙo aeroplani «U-2» parvoz kard. Dar soəati 6 va 55 minutaji şom Vlasūv ʙa nazdi lageri Papanin furomad. Dar soəati 7 va 00 minutaji şom Vlasūv parvoz karda ʙa peşi paroxod omad.

16-umi fevral dar soəati 09 dar vaqti ʙajni «Tajmir»—Moskva guftuşunidi radiotelefoni kardan, rafiq Ostaltsev maəlumot dod, ki ū dar soəati 12 şaʙi 16-umi fevral ʙo Papanin gap zadast. Papanin guftast, ki dar ʙoloji jaxzor kamaş 3 mah naqz istoda metavonad. Çojistodi oxirini jaxzor: ʙar gradusi 71 minutaji 13, duri gradusi 20 minutaji 05. 16-umi fevral ʙaəd az ʙa lageri Papanin parvoz karda omadani Vlasūv, rafiq Ostaltsev dar ʙoʙati tartiʙi odamho va materialhoro az ʙoloji jaxzor giriftan ʙo Papanin guftuşunid kard. Rafiq Papanin maəlumot dod, ki ʙo in masalaho ū 16-umi fevral çavoʙ megardonad.

(TASS).

G. K. ORÇONIKIDZE

(SPRAVKAJI TARÇIMAJI HOL)



Jak sol peş az in—18-umi fevrali soli 1937 partija va mamlakati mo ʙarʙodi vazmin dodand: rahʙari nomdor, gūştinʙari haloknaşavanda ʙaroji kori partijaji Lenin—Stalin, taşkilotciji ʙojevoji zafarhoji əaloji industrijaji sotsialisti, cleni Politʙjuroji TsK VKP(ʙ), Komisari Xalqiji sanoəaji vazmin—Grigorij Konstantinovic Orçonikidze nogahona vafot joft.

Tarçimaji holi G. K. Orçonikidze, ki xudro mukamal ʙa gūştini ʙaroji tantanaji kori Lenin—Stalin dodagijast, varaqhoji ravşani taərixi partijaji ʙolşevikiro az nav ʙa jod meʙijorad.

Grigorij Konstantinovic Orçonikidze (nomi partijagiji ū Sergo meʙoşad) 28(15)-umi oktjaʙri soli 1886 dar əojilaji dehqoni kamʙaqal dar Gruzijaji qarʙi, dar qişloqi Goreşa tavallud şudagi meʙoşad.

G. K. Orçonikidze az qadri 17-solagi, dar soli 1903 ʙa RSDRP medarojad. Ba gūştini revoljutsioniji mihnatkaşhoji Zakavkazje ʙa muqoʙili hukumati mutlaqi dar soli 1905 ʙunjodkunanda va rahʙari taşkiloti ʙolşevikiji Zakavkazje rafiq Stalin sardori mekunad. Sergo az solhoji çavoni az maktaʙi staliniji kori ʙolşeviki meguzarad.

Az qadri 19-sola ū cleni okruzkomi partijaji Suxum meʙoşad. Dar janvari soli 1906 Sergo ʙori aval dar qişloqi Bomʙar dar nazdikiji Gudauti haʙs meşavad. Revoljutsioneri çavon 6 mah dar tjurmaji podşohi xoʙ meravad. Baəd az tjurma ozod şudan ū ʙa Tiflis raft. Dar inço Sergo dar redaktsijaji gazetaji ʙolşevikiji «Dro» («Vaqt»), ki Stalin tahrir mekard, ʙori aval ʙo Stalin vo mexurad.

Dar marti soli 1906 Sergo dar Boku, dar ʙajni mihnatkaşhoji Zakavkazje ʙud. Ū cleni komiteti ʙolşevikhoji Boku ʙud, ki ʙa on rafiq Stalin sardori mekard.

Dar ʙahori soli 1909, ʙaəd az ʙaroji kori revoljutsioni dar Aʙxazija az kreposti dar onço jak sol haʙs xoʙ raftagiji xud ʙuromadan, Sergoro ʙa Siʙir, ʙa qişloqi Potaskuj, volosti Pincugi guʙernijaji Jenisej ʙadarqa mekunand—Sergo ʙaəd az du mah az ʙadarqa megurezad. Ū ʙoz gaşta ʙa Boku omada, ʙurdani kori revoljutsioniro davom medihad.

Dar nojaʙri soli 1910 Sergo ʙa Paris, ʙa nazdi Lenin meravad. Dar Lonzjumo (nazdikiji Pariz) dar soli 1911 Lenin maktaʙi raʙocigiji partijagi taşkil doda ʙud. Dar in maktaʙ Sergo Orçonikidze ham mexond. Sergo ʙaəd az andak vaqt az rūji suporişi Lenin, ʙaroji ʙa çeq zadani Konferentsijaji umumirosijagiji partijagi tajori guzarondan, ʙa Rosija meravad.

Ba şarojiti xelo muşkil nigoh nakarda, ʙa Sergo suporişi Leninro ʙa tariqi əəlo içro kardan mujasar meşavad. Dar tahti rahʙariji rafiq Stalin dar istidoji tiramohi soli 1911 Orçonikidze ʙaroji tajor kardani Konferentsijaji umumirosijagiji partijagi (Pragi) komisijaji taşkiloti ʙarpo mekunad. Ba konferentsijaji Praga, ki dar janvari soli 1912 şuda ʙud va cun sjezdi partijaji ʙolşevikho ahamijat doşt, az 20 taşkilot zijod vakil omada ʙud.

Dar konferentsijaji Praga menşevikhoji likvidator az partija qatəijan peş karda şuda ʙudand. Bolşevikho ʙa harcitūr ʙoqijahoji ʙo menşevikho ʙa tariqi rasmi jakçoja şudan jak ʙoru xaloʙ oxir mondand. Konferentsijaji Praga ʙa istiqomati mustaqilonaji partijaji ʙolşeviki istido mond, dar taərixi ʙolşevizm punkti gardişovar ʙud.

Orçonikidze az tarafi taşkiloti ʙolşevikiji Tiflis delegati konferentsijaji Praga ʙud. Dar konferentsija Grigorij Konstantinovic dar xususi kori komisijaji taşkilotiji rosijagiji çeq zadani konferentsijaji Praga hisoʙot dod va ʙa sostavi TsK RSDRP(ʙ) sajlov şuda ʙud. Az rūji taklifi Lenin, ʙeştarini clenhoji TsK (5 az 7) ʙojad dar Rosija kor mekardand. Baroji ʙa kori dar Rosija guzaronda meşudagi rahʙari kardan, ʙo sostavi rafiqho Stalin, Orçonikidze va Spandarjan ʙjuroji TsK taşkil doda şuda ʙud.

Dar fevrali soli 1912 Sergo ʙa Peterʙurg raft, az onço ʙa guʙernijaji Vologod, ʙa nazdi rafiq Stalin, ki dar onço dar ʙadarqa ʙud, raft. Bo hamrohi rafiq Stalin, ki az ʙadarqa gurext, Sergo ʙa Boku, va ʙaəd ʙa Tiflis raft.

Dar ʙahori soli 1912 Sergo ʙoz ʙa Peterʙurg omad va dar onço haʙs karda şuda ʙud. Okrudi Peterʙurg Orçonikidzero ʙaroji az ʙadarqa gurextan ʙa se sola mihnati saxt, va ʙaəd az onro ʙud karda omadan, ʙa ʙadarqaji dojimi hukm kard. Çalodhoji podşohi Sergoro se sola ʙa kreposti Şliselʙurg xoʙ raftan hukm kardand.

Baəd az se soli dar krepost xoʙ raftan, tiramohi soli 1915 Sergoro ʙa ʙadarqaji jaquti mefiristonand.

Dar mudati 15 soli əamalijoti revoljutsioni G. K. Orçonikidze to soli 1917—haşt solro ū dar tjurmaho, kreposti Şliselʙurg, ʙadarqa guzarondagi meʙoşad.

Dar revoljutsijaji fevral Sergo dar ʙadarqaji jaquti ʙud.

Dar maji soli 1917 Sergo ʙa Irkutsk va az onço ʙa Petrograd meravad.

Sjezdi VI taərixiji partijaji ʙolşeviki çamə şud, ki partijaro ʙa perevoroti aslahanok çeq zad. Lenin ʙo hukumati vaqtinaji kontrrevoljutsioni taəqiʙ karda şuda, ʙa pinhonkori meravad. Çeq zadani sjezdro tajor mekard va ʙa on rafiq Stalin rohʙari mekard. Sergo az rūji suporişi Stalin ʙaroji direktivaho giriftan du ʙor ʙa nazdi Lenin ʙa çajlaji faromūşnaşavandaji Sestroretskij raftagijast. Burʒuazijaji kontrrevoljutsioni va laʙajgūjhoji on—menşevikho, eserho sud kardani Leninro talaʙ mekardand. Xojinhoji laəin Trotskij, Kamenev, Rikūv talaʙ mekardand, ki Lenin ʙa nazdi sudi kontrrevoljutsijaji vahşişuda ʙijojad. Dar sjezd rafiq Orçonikidze, ʙaəd az rafiq Stalin, dar xususi ʙa nazdi sudi ʙurʒuazi omadani Lenin ʙa tariqi qatəi muqoʙil ʙuromad.

Sjezd ʙa gapi Stalin va Orçonikidze gūş andoxt: zindagoniji Lenin xaloʙ karda şuda ʙud.

Sergo dar perevoroti sotsialistiji Oktjaʙri dar Petrograd faəolona qism giriftagijast. Sergo suporişi ʙojevoji komiteti Petrogradro içro karda, ʙa fronti nazdikiji Pulkovo (ʙa Petrograd nazdik) meravad, ki az onço Kerenskij ʙo hamrohi general Krasnūv va menşevik Vojtinskij ʙa sardoriji korpusi kazaki istoda, ʙa Petrogradi revoljutsioni huçum kardani şuda ʙud.

Sergo in suporişi ʙojevoji partijaro ʙo muvafaqijat əahda mekunad: qismathoji kazaki ʙejaroq karda şuda ʙudand.

Dar ʙahori soli 1918 Sergo Orçonikidze dar Rostūvi—Don ʙud. Askarho va qaraqcihoji germani ʙa sari Don va Kuʙan omada istoda ʙudand. Sergo ʙa interventho muqoʙilijat kardanro taşkil medihad. Dar maj askarhoji qaraqciji Germanija va kazakhoji safed Rostūvro ʙand kardand. Sergo ʙo qismathoji xud ʙa Batajsk, ʙaəd ʙa Tixoretskij ʙoqiʙ meravad, va az onço ʙo çang ʙa Tsaritsin harakat kard. Ū jordamciji mūətasari Stalin, ki mudofiəaji legendariji Tsaritsinro taşkil dodagijast, ʙud.

Askarhoji nemets ʙa sari Kuʙan omada istoda ʙudand. Orçonikidze ʙa zudi ʙa Kuʙan meravad. Dar oxiri soli 1918 çavqijathoji denikini ʙa sarhadhoji oʙlasti Ter nazdik şuda istoda ʙudand. Onho ʙo jordami interventho ʙa armijaji Surxi XI, ki az Rosijaji Soveti çudo şuda, ʙe ūqu jaroq monda, kasaliji sipnoj tif şuda ʙud, huçum mekunand. Dar in şarojiti vazmintarin Sergoji daler ʙa gūştini ʙa muqoʙili denikincho sardori mekunad.

Dar oxiri janvar askarhoji denikini ʙa Vladikavkaz nazdik şuda ʙudand. Baəd az mudofiəaji haftrūzaji qahramoni şahrro mondan lozim şud. Kommunistho ʙo sardoriji Sergo ʙa duruntari kūhho meravand. Baəd az cand mahi kori pinhoni dar Tiflis, ʙaəd dar Boku, Sergo ʙa vositaji qajiqi ʙodʙoniji mohidori az darjoji Kaspi ʙa Astraxan va soni ʙa Moskva meʙijojad. Dar Astraxan Orçonikidze ʙori aval ʙo S. M. Kirūv vo xūrdagijast, ki ʙo ū ʙaəd dar tamomi əumri xud ʙo naxʙoji dūstiji zictarin əaloqa doşt.

Dar ijuli soli 1919 rafiq Orçonikidzero partija ʙa fronti qarʙi ʙa nazdi rafiq Stalin mefiristonad va cleni Revvojensoveti armijaji XVI taəin mekunad.

Dar tiramohi soli 1919 Sergo dar fronti Çanuʙi ʙud. Ū cleni Revvojensoveti armijaji XIV ʙa muqoʙili Denikin harakat karda istodagi, ʙud. 20-umi oktjaʙr, az rūji suporişi Stalin harakat karda, Sergo ʙa divizijaji latişi sardor şuda ʙo çang ʙa Orjūl medarojad. Dar fevrali soli 1920 az rūji qarori TsK ʙaroji hukumati sovetiro dar Kavkazi Şimoli az nav ʙarpo kardan, ʙjuroji partijagi taşkil doda meşavad, Sergo Orçonikidze cun rajisi ʙjuro, S. M. Kirūv cun nojiʙi ū firistonda meşavand.

⁂

Partija ʙa xizmathoji Orçonikidze ʙaroji revoljutsija kardagi, ʙahoji kalon dodagijast. Dar rūzhoje ki Sergo ʙoqijahoji kontrrevoljutsijaro dar Gruzija nest mekunad, sjezdi X partijagi ūro qojiʙona cleni TsK sajlov mekunad.

Prezidiumi VTsIK 19-umi maji soli 1921 ʙa Sergo ordeni Bajroqi Surxi ʙojevoj ʙaxşiş medihad.

Sergo sojuzi ʙurodariji xalqhoji Zakavkazijaji sermillatro ʙefasq mustahkam mekard. Rafiq Orçonikidze ʙunjodkunandaji federatsijaji respuʙlikahoji sovetiji Zakavkazje meʙoşad, ki dar ʙarʙardoriji sijosi, xoçagi va madaniji xalqhoji Zakavkazijaji Soveti roli kalonro ʙozi kardagijast.

Dar sjezdhoji XI, XII, XIII, XIV partija Sergo dojim ʙa sostavi Komiteti Markaziji partija sajlov karda meşavad.

Dar sjezdi XIV rafiq Orçonikidze ʙo hamaji şavqi ʙolşevik xijonatkorho Zinovjev va Kamenevro mezanad. Sergo dar ʙaxani xud dar sjezd in xojinhoji ziştro, ki ʙo hamaji vositaho ʙunjodijati sotsialistiro futur ravondani şuda ʙudand, ʙerahmona foş mekunad.

Bolşeviki ʙomuroʙo, ʙa partijaji Lenin—Stalin ʙehad çonsupor, Sergo Orçonikidze ʙaroji jagonagiji partijagi, ʙaroji jakluxtiji safhoji partijagi ʙefasq gūştin giriftagijast.

Dar nojaʙri soli 1926 Plenumi jakçojaji TsK va TsKK rafiq Orçonikidzero ʙa vazifaji rajisi Komisijaji Markaziji Kontroli sajlov mekunad. Baroʙari hamin ʙo qarori prezidiumi TsIK ū ʙa vazifaji Komisari Xalqiji Inspektsijaji Raʙocija Dehqoni va nojiʙi Rajisi Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR taəin meşavad.

Dar sjezdi XV partija Sergo dar xususi kori TsKK RKI hisoʙot doda, az partija rad kardani trotskistu zinovjevcihoji laəini ʙo maqsadhoji xijonati ʙa partija sar darovardagiro talaʙ kard. Sjezd taklifi Sergoro qaʙul kard.

Baəd az andak vaqti torumor kardani ʙloki restavratorhoji trotskistiju-zinovjeviji kapitalizm ʙandithoji rost Buxarin, Tomskij, Rikūv sar ʙardoşta ʙudand. Rafiq Orçonikidze in xijonatkorhoji laəin, duşmanhoji partijaro ʙerahmona torumor mekard.

10-umi nojaʙri soli 1930 Sergo Orçonikidze ʙa vazifaji rajisi Soveti ʙoliji xoçagiji xalqiji SSSR taəin karda şuda ʙud, va dar dekaʙr Plenumi jakçojaji TsK va TsKK ūro ʙa sostavi Politʙjuroji TsK VKP(ʙ) darovard.

Zafarhoji ʙuzurgtarini sotsializm ʙo nomi Sergo voʙastajand. SSSR derʒavaji az tarafi hama şinoxtaşudaji çahoniji industriali şud—xizmati ʙuzurgi Narkomi Stalini Sergo Orçonikidze dar haminast. Rafiq Orçonikidze, əajroqdori taərifzeni progresi texniki, ʙo qajrati ʙolşevikiji xususijati ū ʙudagi, ʙa gūştini ʙuzurgi ʙaroji ʙunjodijati sanoəati vazmini SSSR sardori mekard.

Dar marti soli 1935 ʙo qarori TsIK SSSR «ʙaroji programaji korkardaʙuroriji soli 1934-umi Komisariati Xalqiji sanoəati vazmini Sojuzi SSR-ro ʙarzijod içro kardan va dar kori taşkil dodani korkardaʙurori va azxud kardani texnika muvafaqijatho ʙa dast darovardan» ʙa Sergo ordeni Lenin ʙaxşiş doda şuda ʙud.

Rafiq Orçonikidze dar zarʙaji pahlavoniji ʙūlqaji kūmurkaniji Aleksej Staxanūv ʙa zudi istidoji ʙuzurgi harakati purquvvati umumixalqiro did. Ū zafarhoji staxanūvcihoro ʙo xursandi peşvoz megirift, ʙaʙotaşkunandahoji harakati staxanūviro ʙo çahlu qahr mezad. Sergo ʙa avozi staxanūvcihoji ʙodi ʙo huşjori gūş meandoxt, onhoro az ʙudʙariji ʙjurokratho va kūhnaparvarho muhofizat mekard.

Dar janvari soli 1936 TsIK SSSR ʙa rafiq Orçonikidze «ʙaroji plani korkardaʙuroriji soli 1935-umro ʙarzijod içro kardan, ʙaroji dar kori azxud kardani texnikaji nav muvafaqijatho ʙa dast darovardan va dar taraqijoti harakati staxanūvi initsiativa nişon dodan» ordeni Bajroqi Surxi Mihnati ʙaxşiş dod.

Sergo Orçonikidze korkuni kalontarini gosudarstvogiji tipi lenini-stalini ʙud. Ba pahmkunandahoji harcitūr ʙoqismoni va dar jakçoisti ʙomuroʙo ʙud. Sergo ʙa odamhoji ʙa sotsializm çonsupor diqati xelo kalon izhor mekard.

Jak sol peş, 18-umi fevrali soli 1937, zindagoniji əaloji Sergo kanda şud.

Xalqi soveti əaraʙi farzandi ʙehtarini partijaji ʙolşeviki, ki to nafasi oxirin ʙaroji kori Lenin—Stalin, ʙaroji tantanaji sotsializm gūştin giriftagijast, əarati ravşani Sergo Orçonikidzero dojim dar jodi xud nigoh medorad.

(TASS).

SE SOLAGIJI USTAVI STALINIJI ZINDAGONIJI KOLXOZI

[illegible] kolxozi dar mamlakat [illegible] va [illegible] sahar [illegible]. [illegible] dehqonhoji kolxozi [illegible] va [illegible] partijaji Lenin—Stalin dar kolxozho [illegible] zindagoniji tiqimdorija madani sudand.

Baroji kolxozhoro dar çihati taşkilijan[illegible] va sijosi mustahkam kardan va ʙaroji zindagoniji [illegible] [illegible], ustavi arteli xoçagiji qişloqi roli kalonro içro kardagijast. Ustavi arteli xoçagiji qişloqi, ki on se sol peş,—17-umi fevrali soli 1935-um dar sjezdi 2-umi Umumisojuziji kolxozcihoji udarnik, ʙo qism giriftani [illegible] [illegible] rafiq Stalin va odamhoji sehtarini kolxozi [illegible] karda şuda ʙud, ʙaroji taraqqijoti peşravihoji [illegible] kolxozho [illegible] şudagijast.

Ustavi arteli xoçagiji qişloqi taçriʙahoji sehtarini kolxozhoro ʙa nazar girifta, rohhoji durust taşkil dodani mihnati kollektivi, manfiəat ʙurdani [illegible] [illegible], [illegible] maşinahoji xoçagiji qişloqi, durust taqsim kardani daromadhoji kolxozi va digaraşro nişon medihad. Ustavi arteli xoçagiji qişloqi intereshoji kolxozro ʙo interesi şaxsiji kolxozciho durusta tūqri vosnasta mekunad, ki onro rafiq Stalin vositaji sehtarini mustahkam kardani kolxozho meʙoşad guftagijast.

Muvofiqi ustavi arteli xoçagiji qişloqi va qonunhoji gosudarstvoji raʙocija dehqoni zamini kolxoz ʙa on jakʙora ʙaroji manfiəat ʙurdan doda şudagijast. Az rūzi qaʙul kardani ustav va az tarafi TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR tasdiq karda şudani on se sol guzaşt. Kolxozcihoji mamlakati mo dar ʙoʙi ustavi xud güştin ʙurda, dar har çihat soxiʙi muvafaqijatho şudand.

Lekin dar çojho pravlenihoji kolxozhoji çudogona ʙarxilofi ustav kor karda va ustavro vajron mekunand. Ba inxel harakatho, ki onho az tarafi duşmanho taşkil doda meşavand, ʙojad zarʙaji qatəi zada şavad. Ba heç kas huquqi az ustav ʙerun ʙaromada kor kardan doda naşudast. Kolxozciho va kolxozcizanho voçiʙand, ki suporişhoji ustavi staliniji zindagoniji kolxoziro dar ojanda ham ʙemajl va durusta tūqri ʙa əamal ʙarorand.

—ooo—

Daromadtaqsimkuni dar kolxozi „Ozet“

UÇQŪRƢON. Kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi «OZET», rajoni Uçqūrƣon, dar nazdiki daromadho va xaroçothoji dar soli 1937-um şudagi çaməʙast kardand. Mihnati kollektivi natiçahoji naqz ovardagijast.

Daromadi umumiji soli 1937-umi kolxozi mazkur—327 hazoru 522 sūmro taşkil mekunad, ki 252 hazor sūmi on az hosiloti paxta meʙoşad.

Dar soli 1937-um ʙa hamaji korhoji xoçagiji qişloqiji kolxoz va ʙa kori əimoratsozi 41.512 trudoden raftagijast. Qariʙ 28 kolxozciji staxanūvi dar soli 1937-um az 300 to 500 trudoden kor kardagijast. Dar korhoji kolxoz umuman 179 nafar [illegible] qism giriftagijast.

Xaroçothoji şudagiro ʙarovarda, ʙa fondhoji taqsim karda nameşudagi va digaraş pul ʙarovarda, 198 hazor sūm pulro ʙa trudodenho taqsim karda şudagi meʙoşad. Ba har trudoden kolxozciho 4 sūmu 77 tini pul rasid. 61 protsenti daromadi umumi ʙa trudodenho taqsim karda şudagi meʙoşad.

Ƣajr az in, kolxozciho daromadhoji naturali giriftagijand. Beştarini kolxozciho az ucastokhoji nazdihavligiji xud 20—25 pudi şoli, 20—25 pudi kartūşka va digarxel cizho giriftagijand.

Dar soli 1937-um kolxoz jak kluʙi kalon, çoji paxtaxuşkkunak, havlihoji manzilçoji, çojnigasthoji sarizaminiro əimorat kardagijast.

Dar vaqti daromadtaqsimkuni muvofiqi ustav kor karda, ʙa ʙrigadahoji peşqadami soxiʙi hosiloti ʙaland şudagi, qūşumca trudoden doda şud. Cunonci: ʙa ʙrigadaji jakumi az har gektar 44 tsentneri paxta dodagi—499,17 trudoden doda şud, ki onro ʙa staxanūvcihoji in ʙrigada taqsim karda meşavad.

In corasiniji guzaronda şudagi, harakati staxanūviji kolxozcihoro ʙoz ham ʙa avç kard.

K. H. A.

—ooo—

Şaʙi xursandi dar kluʙi nomi Kaganovic

Kluʙi kolxozro orosta karda şuda ʙud. Baroji maçlisi hisoʙotiro guzarondan va natiçaji mihnati staxanūviji xudro fahmidan, kolxozciho xelo tajori dida ʙudand.

Şūəlaji lampockahoji elektrisi, ʙajroqhoji surx, lozungu plakatho va kolxozcihoju kolxozcizanhoji liʙoshoji qimatʙaho pūşidagi, ʙa kluʙi kaloni kolxozi nuri tozaje medarovardand. Imsol kolxozciho arzişi trudodeni xud va daromadi jaksolaji kolxozro mefahmand.

Kolxozi nomi Kaganovic—kolxozi millionerast. In kolxoz harsol million-million sūm daromad karda, sad-sad hazor sūm pulro ʙa trudodeni kolxozciho taqsim mekunad. Imsol kolxozciho çaməʙasti kori soli 1937-umro fahmida, daromadhoro taqsim mekunand.

Az dokladi rajisi kolxoz rafiq **Doni [illegible]** va nojiʙi ū **Levijūv** fahmida şud, ki kolxozi mazkur dar soli 1937-um, umuman 2 millionu 291 hazoru 509 sūmu 81 tin daromad kardast.

In daromadro az hosiloti paxta, angur, saʙzavotu [illegible], kori [illegible], savdoji kolxozi va digaraş girifta şudagijast. Az paxta 130 hazoru 877 sūm, az tokho—382 hazoru 854 sūm, az [illegible]—26 600 sūm, az xoçagiji asal—20.842 sūm, az kori [illegible] 1 millionu 666 hazoru 422 sūm va az savdoji kolxozi—61.585 sūm daromad karda şudagijast.

Daromadi ʙalandro—hosiloti ʙalandi az majdonhoji kolxozi girifta şudagi taəmin kardagijast. Dar soli 1937-um az har gektar zamin 26 tsentneri paxta, 128 tsentneri angur va 170 tsentneri kartūşka ʙardoşta şudagijast.

Az 2 millionu 291 hazoru 509 sūm daromadi umumiji kolxoz, ʙa fondi taqsim namoşudagi—229 hazor sūm, ʙa fondhoji madani, kadrtajorkuni—47 hazor sūm pul ʙarovarda şudagijast. Xaroçothoji proizvodstvagi, xoçagi va digaraşro ʙarovarda, ʙaroji ʙa trudodenhoji kolxozciho taqsim kardan, 1 millionu 562 hazoru 730 sūm pul mondagijast.

Dar soli 1937-um ʙa çamiəi korhoji kolxoz 39 hazor trudoden masrif karda şudagijast. Ba har trudodeni kolxozciho 40 sūmi pul va 3,5 kiloji kartūşkaju pijoz rasidagijast. Inxel daromadi xelo ʙalandi ʙa trudodeni kolxozciho rasidagi, ahli maçlisro xelo xursand kard. Kolxozcihoji staxanūvci ʙa muzokira ʙaromada, dar xususi taçriʙahoji xud, sehtarihoji xoçagiji kolektivi va dar xususi zindagoniji tiqimdoriju madaniji xud gap zadand.

Kolxozi nomi Kaganovic, ki on har sol sad-sad hazor pulro ʙa fondi taqsim nameşudagi medihad, hozir soxiʙi xelo molu-mulk şudagi meʙoşad. Dar kolxoz du kluʙ, du cojxonaji surx, maktaʙ, jasli, amʙulatorija, radiostantsija, hamom, garaz, jak cand omʙori kalon, 78 xonaji jevropoji va digaraş əimorat karda şudagijast. Kolxozi mazkur 25 sar asp, 18 sar nargov, 2 avtomaşina, elektrostantsija, traktor va xelo maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqi dorad.

Beştarini kolxozciho dar xonahoji jevropoji zindagoni mekunand. Kolxozciho 64 patefon, 17 velosiped, 44 krovat, 50—60 dona radioprijūmnik, qariʙ 700 sar hajvonot va ʙoz xelo cizu ajnosi xona dorand. Kolxozcihoji staxanūvci: **Aronūv, Bosijūv, Jişoqūv, Aminūv, Gadojūv** va digarho ʙa trudodenhoji xud 20—30 hazor sūmi daromad megirand.

Kolxozciho ʙa muzokira ʙaromada, guftand, ki—agar çinojatci Qandxūrūv va şerikhoji ū ʙa kolxoz zarar namerasondand, kolxozi nomi Kaganovic va kolxozcihoji on az in ham zijodtar daromad megiriftand. Kolxozciho vaəda dodand, ki ʙaroji ʙaqijathoji kori zararnijorandagiji duşmanhoro az kolxoz ʙarham zadan, va ʙaroji hosilotu daromadi ʙoz ham ʙaland dar soli 1938-um güştini davomdori ʙolşeviki meʙarand.

U. Şimsunūv.

Baroji ʙahoji „naqz“ va „əəlo“ güştin ʙurda istodin

FARƢONA. Dar maktaʙi mijonaji [illegible] şahri Farƣona korhoji [illegible] ʙa rah monda şuda istodin. Dar ʙoʙati maktaʙ kruzokhoji [illegible], foto, radio, fizkultura va PVXO taşkil karda şudand. Ba korhoji kruzokho tamomi talaʙahoji maktaʙi mazkur çalʙ karda şudagi meʙoşand.

Kori pioneri, ki cand vaqt peş ʙe harakat şuda monda ʙud, alhol ʙa avç giriftagijast. Tamomi talaʙaho ʙa safi pioneri çalʙ karda şuda, ʙa otrjadhoju zvenoho taqsim karda şudagijand. Darshoji pioneri ʙa sartartiʙ guzaronda şuda istodin. Pionerho ʙaroji darshoji guzaşta istodagiji xudro ʙa ʙahoji «naqz» va «əəlo» xatm kardan güştin ʙurda istodin. Nişon doda guzaştan darkorast, ki direktsijaji maktaʙ ʙa in harakati pionerho ʙeparvoji karda istodast. Cunonci, darshoji ximija, fizika va geografija ʙa asoshoji nazari guzaşta istodin. To ʙa hol dar nazdi maktaʙ kaʙinethoji fizika, ximija va geografija taşkil doda naşudin.

Dar in ʙoʙat ƣamxūri kardani direktsijaji maktaʙ zarurast.

J. Qalandarūv.

Taəlim giriftani truʙaji sterio dar qismati Sulujanūv.

Dar surat: az tarafi rost ʙa cap askari surxi aəloci Jişoqūv truʙaji sterioro ʙa askarhoji surx rafiqho Voronkūv va Mişcarjakūv maəsnedod karda istodast. Foto **Klempert**.

20-SOLAGIJI RKKA VA FLOTI HARBI-DARJOJI

Ba peşvozi əidi ʙoşaraf

BUXORO. Taşkilothoji partijagi va çamaijatiji faʙrikaji dūzandagiji «Partsjezdi 16-um» ʙo maqsadi əidi 20-solagiji ʙo şarafi Armijaji Surxi Raʙociju Dehqon va Floti Harʙi-Darjojiro ʙo zafarhoji navi korkardaʙurori nişona kardan, tajoriji lojiqanda dida istodin. Dar in xusus dar ʙajni raʙociho kor ʙurda şuda istodast.

Partkom az komunistho jakcand kasro ʙa tsexu ʙrigadaho vosasta karda, ʙa onho vazifa dod, ki dar ʙoʙati taşkil şudani Armijaji Surx, roli rafiqho Lenin va Stalin, zafarhoji Armijaji Surx va digaraş ʙo raʙociho sūhʙathoji sijosi guzaronand. Hozir ʙalakaj sūhʙatho guzaronda şuda istodin.

Şaʙi 22-umi fevral ʙa munosiʙati əid, şaʙi xudxursandkuni guzaronda meşavad. Dar in xusus kruzokhoji muzikaji milli, dramatiki va digaraş tajoriji zūr dida istodin.

Bo maqsadi raʙocihoro ʙo kori harʙi oşno kardan va az onho tirparoni voroşilūvi tajor kardan kori kruzokhoji tirparoni va PVXO-ro ʙa harakat darovarda şud. Aksarijati raʙociho va raʙocizanho ʙa darshoji kruzok davomat karda, ʙaroji ʙa znacoki coqdasti voroşilūvi soxiʙ şudan güştin ʙurda istodin. Dar rūzhoji 22 va 23-umi fevral dar ʙajni raʙociho corjakgiriji tirparoni guzaronda meşavad.

Ba munosiʙati əid maxsus gazetaji devori ʙarovarda, dar on taarixi Armijaji Surx va Floti Harʙi-Darjoji va peşravu şikastnaxūranda ʙudani onro aks karda meşavad. Redkolegijaji gazetaji mazkur ʙalakaj ʙa kor daromadagijast. Dar kluʙi faʙrika fotogazeta va vistavka ham taşkil doda meşavad.

Dar şaʙi 17-umi fevral ʙaroji raʙocihoji çavonro ʙo harakathoji revoljutsioniji raʙocihoji toreveljutsioni oşno kardan şaʙi maxsus guzaronda, dar on maəlumotho va jodovariji raʙocihoji kūhnakori dar revoljutsija qism giriftagiro şunida meşavad. To rūzi əid cand karat poxodi protivogazi guzaronda meşavad. Baroji in korhoro ʙa əamal ʙarovardan, taşkilothoji Osoaviaxim va PVXO-ji faʙrika naqz kor karda istodin.

Ja. Sijūnūv.

★

TOŞKENT. Dar kluʙ va dar ʙurcakhoji surxi ʙunjodijati navʙati dujumi Tekstilkomʙinati nomi Stalin har rūz dar vaqthoji tanafus va ʙaəd az kor ʙo raʙociho va ʙojilahoji onho dar ʙoʙati 20-solagiji Armijaji Surx va Floti Harʙi-Darjoji sūhʙathoji sijosi guzaronda şuda istodast.

20-umi fevral dar kluʙi mazkur voxūrdiji raʙociho ʙo askarho va komandirhoji qismati şefi guzaronda meşavad. Dar in ʙoʙat taşkilothoji dar nazdi ʙunjodijat ʙudagi tajoriji zūr dida istodin.

Az 10 to 25-umi fevral dar kluʙi kinokorho kino-kartinahoji dar ʙoʙati qahramonhoji çangi grazdani, purquvat şudani Armijaji Surx va digaraş nişon doda meşavad. Az hozir sar karda raʙocihoro ʙa tariqi taşkili ʙa muzeji revoljutsija, ʙa havliji Askarhoji Surx va digaraş ʙurda meşavad.

22-umi fevral ʙa munosiʙati in əidi ʙo şaraf maçlisi tantanadori raʙociho guzaronda, dokladi komandir Jurūvro şunida meşavad. Baəd az maçlis ʙo quvati kruzoki havaskorhoji raʙocigi kontserti kalon monda meşavad.

B. S.

Az tarafi cap ʙa rost Jişoqūva Liza va Dovidūva Tamara, az kursi 3-umi texnikumi tomaktaʙiji şahri Marqelon, 3-donagi znacūki mudofiaə dorand.

Foto **Kotljarevskij**.

Artelhoro ʙoz mustahkam va artelcihoro tiqimdor mekunem

TOŞKENT. Tekstilpromsojuzi Üzʙekiston az 1-umi fevral hisoʙoti solonaji artelcihoro şunida istodast. Dar in ʙoʙat dar nazdi sojuz maxsus komisija kor karda istodast, ki on ʙaəd az şunidani hisoʙot ʙa kori solonaji artelho ʙahoji lojiqanda medihad.

Dar nazdiki dar maçlisi navʙatiji komisija rajisi arteli «Trudzenşcin» (Samarqand) rafiqa **Josel Balxijūva** dar ʙoʙati çaməʙasti kori soli 1937-um hisoʙot dod. Az rūji hisoʙoti Balxijūva maəlum şud, ki arteli «Trudzenşcin» ʙoəiq ʙa prorivhoji cuqur giriftor ʙudagi, dar soli 1937-um ham dar ʙoʙati içroji plan, dar ʙoʙati sifati produktsija va ham dar ʙoʙati mihnatro durust taşkil dodan jak qator peşravihoro ʙa dast darovarda, xelo mustahkam şudast. In artel ʙori aval plani korkardaʙuroriji xudro ʙa 106,7 protsent içro kardast. Dar artel corjakgiriji sotsialisti xelo vasəe ʙa rah monda şudast, ki dar natiçaji in tsexho ʙrigadaho va artelcihoji çudogona plani korkardaʙuroriro ʙarzijod içro mekardagi şuda, hosili ʙalandi mihnatro ʙa dast darovardin.

Hozir artel 45 staxanūvci va 30 udarniki peşqadam dorad. Rafiqho Mamadxonūv, Maərufūva, Raçaʙūva va digarho ustodi hosili ʙalandi mihnat ʙuda, ʙa kori clenhoji digar ʙa tariqi dojimi jordam merasonand. Dar ʙoʙati nest kardani ʙesavodiji clenho ʙoşad, artel xele peşraviro ʙa dast darovardagijast.

Komisijaji maxsusi tekstilpromsojuz kori jaksolaji pravleniji arteli «Trudzenşcin»ro qanoəatʙaxş hisoʙ kard. Faəolijat va kori purnatiçaji rajisi artel **Josel Balxijūva**ro ʙa nazar girifta, sojuz ʙa tariqi mukofot ʙaroji remonti xonaji ū 1000 sūm pul çudo kard.

★

Hamcunin dar in rūz rajisi arteli şoʙiʙofiji «Bajnalmilal» rafiq Joquv-Şolūm Juhononūv dar ʙoʙati kori dar soli 1937-um kardagiji arteli xud hisoʙot dod. Az rūji hisoʙot maəlum şud, ki arteli «Bajnalmilal» cun muqarari peşraviro az dast nadoda, dar soli 1937-um ʙoz jak qator muvafaqijathoji nav ʙa dast darovardast. On dar soli mazkur ʙaçoji 2 millionu 955 sūm ʙa maʙlaqi 3 millionu 400 sūm produktsijaji xuʙsifat ʙarovarda, plani solonaro ʙa 111,7 protsent içro kardagijast. Agarcande az tarafi sojuz xudarzişro ʙa 7 protsent furovarda şavad gufta suporiş şuda ʙoşad, amo artel xudarzişro ʙa 10,8 protsent furovardagijast.

Dar natiçaji staxanūvvor kor kardan, artel soli guzaşta 918 hazor sūm fojda kardagijast, ki in fojdaro dar har kvartal ʙa clenho taqsim karda doda şudagi meʙoşad. Har clen ʙa ƣajr az daromadi muqarari dar har kvartal az fojda 600 sūmi giriftagijast.

Artel dar soli 1937 du korxonaji tipi jevropoji, jak xoʙxona va jak ʙinoji kluʙi 600 kas meʙurdagi andoxtagijast.

Arteli «Bajnalmilal» dar soli 1938-um ʙa xud voçiʙijat giriftagijast, ki dar in mudat ʙa maʙlaqi 3 millionu 368 hazor sūm produktsijaji şoʙivor kor karda ʙurorad. Hozir tamomi quvat ʙaroji in kor moʙilizatsija karda şudagijast.

Komisijaji mazkur hisoʙoti Juhononūvro qanoəatʙaxş hisoʙ kard. Va ʙa tariqi mukofot az fojdahoji artel ʙa ū pul çudo kard.

★

Baəd hisoʙoti rajishoji artelhoji nomi Stalin, nomi Kirūv (Marqelon) va jak qator artelcihoji digarro şunida, ʙa ʙaəze artelhoji ʙa soqiʙ monda istodagi dasturvaəmalhoji darkori nişon doda şud.

VOXŪRDIJI DEPUTATHO BO SAJLOVKUNANDAHO

ŞAHRISABZ. Dar nazdiki dar şahr voxūrdiji deputatho ʙo sajlovkunandaho şuda guzaşt.

Dar in voxūrdi qariʙi 2 hazor sajlovkunandaho:—raʙociho, kolxozciho, kosiʙho, xizmatciho, muəllimho, maərifparvarho va 100 nafar dopriziʙnikho qism girifta ʙudand.

Dar vaqti dar ʙajni əoma pajdo şudani deputathoji Soveti Əoliji SSSR rafiqho **V. G. Polnikūv** va **Egamʙerdi Rahimūv** avozhoji: «Zinda ʙod deputathoji soveti», «Zinda ʙod Soveti Əoliji SSSR», «Zinda ʙod vozdi mihnatkaşho rafiq Stalin» ʙaromada megiriftand.

Deputati Soveti Sojuz rafiq Polnikūv ʙa suxan ʙaromada, dar xususi ʙo ci tartiʙ guzaştani Sessijaji jakumi çeqzaniji jakumi Soveti Əoliji SSSR caqcaq kard.

Baəd az suxani Polnikūv deputati Soveti Milatho rafiq Egamʙerdi Rahimūv ʙa suxan ʙaromad:

— Moho deputathoro—megūjad Rahimūv—mihnatkaşhoji pojtaxti surxi SSSR—Moskva ʙo xursandiji zūr peşvoz giriftand. Kūcahoji Moskva az ʙajroqhoji surx va elektishoji gunogun ʙarq mezadand. Moskvaji surx ʙarçūş ʙud.

12-umi janvar Soveti Əoli maçlishoji xudro sar kard. Palatahoji Soveti Əoli—Soveti Sojuz va Soveti Milatho alohida-alohida maçlishoji xudro guzarondand. In fakt ʙaroji ʙoz jak ʙori digar demokratijaji haqiqiji hukumati sovetiro nişon doda isʙot şuda metavonad.

Moho deputatho dar Sessijaji jakumi Soveti Əoli qism girifta, ʙaroji içro kardani talaʙu suporişhoji xalq kor ʙurdem. Baroʙari in ʙa vozdi ʙuzurg rafiq Stalin ʙaroji ʙa mo zindagoniji xursandi, neksaxti, tiqimdori va madani ʙaxşidan [illegible]luqdoriji ʙuzurgi tamomi xalqhoji SSSR-ro rasondem.

Ba jak avoz az ʙajni əoma: «Zinda ʙod Stalini ʙuzurg», «Zinda ʙod partijaji komunisti», «Ura ʙa rafiq Stalin» ʙaromada, qarsakzaniho ʙo avç ʙa vuçud omadand.

— Mo deputatho—gufta rafiq Rahimūv suxanaşro davom kard—har mahal va dar jak minuta ham suxanhoji vozdi ʙuzurg, padar, muəllimi mo rafiq Stalinro az jod faromūş namekunem, ki deputat xizmatgori xalq hast, har deputat ʙojad cun Lenin ʙa kori xud soheʙ ʙuda, ʙa manfiəati xalq kor kunad.

Vazifaji əizatgini mo onast, ki ʙaroji xalq ʙo rahi Lenin va Stalin nişon dodagi hameşa kor mekunem.

Voxūrdiji deputatho va sajlovkunandaho ʙo xursandi guzaşt. Baəd az voxūrdi kinoji «Lenin dar Oktjaʙr» monda şud.

Ş. Dovidūv.

—ooo—

Harakathoji harʙi dar Xitoj

DAR XITOJI ŞIMOLI

LONDON, 15 (TASS). Muxʙiri dar Bejpin ʙudagiji Rejter maəlumot medihad, ki dar qismi çanuʙiji vilojati Xeʙej ʙa munosiʙati huçumi japonho partizanhoji xitoj harakathoji faəolonaro xelo zūr revoç doda istodin. Raftu omadi pojezdhoji japonho dar ucastoki şimoliji rohi ohani Bejpin-Xankou, az ʙoloji ʙa stantsijaho va pojezdho huçum karda istodani partizanho xoʙ raftast. Cunin maəlumot doda istodin, ki dar nazdiktari Baodin zanozanihoji kalon guzaşta istodin. Şahri Dinczou, çanuʙtari Baodinro, partizanho zeridast kardin.

Dar qismi şimoliji vilojati Xenan askarhoji japon ʙa samti çanuʙ ʙa daroziji rohi ohani Bejpin-Xankou huçumro davom doda istodin. Zanozaniho dar rajoni şahri Vejxoj, çanuʙtari Czande guzaşta istodin. Muşt ʙa girebonşaviho ʙisjor rūj doda istodin. Az ʙo xitojho zanozanihoji najzagi kardan tarsida, japonho peşpeşi xud tankhoro sar doda istodin. Dar nazdi şahrhoji Sinsjan va Capjuan xususan zanozanihoji nihojat zūr şuda guzaştin, ki dar onço az du taraf ham odamhoji kuşta şudagi jakcand hazor nafarro taşkil medihand.

Dar vilojati Şandun askarhoji xitoj qaʙal kardani şahri Tszininro davom doda istodin. Jake az otrjadhoji xitojho Venşan 35 kilometr az şimoltari Tszinin əoqiʙtar ʙudagiro ʙand kardast. Muxʙiri dar Şanxaj ʙudagiji Rejter maəlumot medihad, ki aviatsijaji japoni 15-umi fevral şahri Czenczouji dar rohi ohani Lunxaj ʙudagiro ʙa taki ʙomʙa giriftast. Bomʙapartovi du soəat davom kardast. Beştar az 80 ʙomʙa partofta şudast. Cunin fikr doda istodin, ki beştar az 400 sokin kuştaju jerador şudast. Qariʙi 600 havli xaroʙ şudast. Jak ʙomʙa ʙa kasalxonaji amerikoni omada xūrdast, lekin jagon odam kuştaju jerador naşudast.

DAR XITOJI MARHAZI

LONDON, 15 (TASS). Dar ucastoki çanuʙiji rohi ohani Tjanszin-Pukou zanozanihoji xelo zūr dar rajoni rūdxonaji Xuajxe guzaşta istodin. Japonho mustahkamçojhoji xitojhoro xelo zūr ʙa taki ʙomʙa girifta istodin.

Muxʙiri «Tajms» maəlumot medihad, ki komandovaniji xitoji ʙa [illegible] qisi fronti japonho ʙa rajoni çanuʙtari stantsijaji Benpu xelo [illegible] rohi kardast. Otrjadi kaloni xitoji komandovani rohi kardagi 35 kilometr az çanuʙtari Benpu əoqiʙtar mustahkam çoj giriftast.

★

ŞANXAJ, 15 (TASS). Ba ʙoroʙhoji ʙefasq nigoh nakarda, dar rajoni Xanczou zanozanihoji nihojat [illegible] davom karda istodin. Punkthoji [illegible] dogonaji ahamijati strategi [illegible] dar nazdiktari Xanczou ʙudagi cand din karat az dast ʙa dast guzaştin. Gazetaji «Venvejʙao» maəlumot medihad, ki askarhoji xitoj 14-umi fevral revoç dodani aksulhuçumro davom dodin. Jak çavqijati askarhoji xitoj az şarqtari Fujan 10 kilometr əoqiʙtar az rūdxona guzaşta, ʙa Xanczou nazdik omada istodani quvvahoji navi japoniro nigoh doştast. [illegible] tilerijaji xitojho pozitsijahoji japonho dar nazdi Fujan doştagiro ʙa zūr ʙa taki ūq giriftast. Dar natiçaji zanozanihoji dar nazdi Fujan va Jujxan şuda guzaştagi, japonho [illegible] odami xudro ʙarʙod dodin. Ba Şanxaj ʙo soldathoji kuşta şudagiji japon paroxodho omada istodin. Partizanhoji xitoj hamcunin dar nazdi şahrhoji Cansin va Xuczou dar [illegible] qajroqiji Nankin-Xanczou harakathoji faəolonaro revoç doda istodin. Dar tahti zerkuniji partizanho askarhoji japon ʙa çoniʙi Nansin [illegible] raftin.

Ba rajoni Uxu (çanuʙtari Nankin) quvathoji navi japonho omada istodin. Askarhoji xitoj az certu şahr ʙaromada dar nazdiktar mustahkam çoj giriftin. 13-umi fevral qismathoji xitojho şahri Vanczi, [illegible] ti çanuʙu-şarqtari Uxuro dujomʙa zeridast kardin. Az Vanczi qismathoji xitoji ʙaroji askarhoji xitoji zanozani karda istodagiro dastgiri kardan rū ʙa çoniʙi tepahoji dar nazdi Uxu ʙudagi ʙa peş rafta istodin. Dar natiçaji zanozanihoji oxirin, askarhoji xitoj əaloqaji ʙajni garnizonhoji japoni dar şahrhoji Uxu va Sjuancen doştagiro vajron kardin.

DAR XITOJI ÇANUBI

ŞANXAJ, 14 (TASS). 13-umi fevral aviatsijaji japoni ʙa şahrhoji Xitoji Çanuʙi huçumro ʙoz sar kardast. Muvofiqi maəlumoti «Sinvenʙao», qariʙi 40 aeroplani japoni ʙa [illegible] punkthoji dar qismi şimoliji vilojati Guandun ʙudagi va qişloqhoji dar zonaji rohi ohani Kanton-Kovlun ʙudagiro ʙa taki ʙomʙa giriftast. Dar xudi hamon rūz 19 aeroplani japoni ʙa qişloqhoji dar daroziji rohi ohani Xanczou-Ninʙo [illegible] ʙudagi huçum kardast. Ba şahrhoji Ninʙo va Şaosin jakcand ʙomʙa partofta şudast.

16-umi fevral jakcand kiştiji japoni fortoji Bogatigrisro dar dahani rūdxonaji Zemcuznaja ʙa taki [illegible] giriftast. Az fortho ʙo otaş çavoʙ gardonda şudast. Paron-paroni az du soəat zijodtar davom kardast. Artillerijaji xitojho kanonjūrkaji japoniro zūr maəjuʙ kardast.

Nojiʙi redaktori çavoʙgar
Jū. HURAJŪV

Upolūzglavlit № A.—3290
Toşkand. Uzpoligrafkomʙ [illegible]